



Biototypengruppen

- | | |
|--|---|
| | Seen, incl. Moorseen;
Altarme |
| | temporäre und ganzjährig
wasserführende Kleingewässer |
| | anthropogene Gewässer und
periodisch trockenfallende
Abschnitte |
| | Schwimmblatt- und Unter-
wasserpflanzen-Vegetation |
| | Röhrichtgesellschaften |
| | ruderale Pionier-, Gras-
und Staudenfluren |
| | Röhrichte der nährstoff-
reichen Moore und Sümpfe |
| | nährstofffreie Moore und
Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung) |
| | Gras- und Staudenfluren |
| | Frischwiesen, -weiden und
Scherrasen |
| | Grünlandbrachen und Stauden-
fluren feuchter Standorte |
| | Grünlandbrachen und Stauden-
fluren frischer Standorte |
| | Grünlandbrachen und Stauden-
fluren trockener Standorte |
| | Intensivgrasland |
| | Sandtrockenrasen |
| | Laubgebüsche; Feldgehölze |
| | Moor- und Bruchwälder |
| | Eichen-Hainbuchenwälder;
Ahorn-Eschenwälder |
| | Rodungen; Schneisen;
junge Aufforstungen |
| | Vorwälder |
| | naturahe Laubwälder |
| | Laubholzforsten |
| | Laubholzforsten mit
Nadelholzanteil |
| | Nadelholzforsten |
| | Äcker |
| | intensiv genutzte Äcker |
| | Ackerbrachen |
| | Sport-, Freizeit- und
Erholungsanlagen |
| | Siedlungsbiotope |
| | Siedlungsbiotope mit hohem
Grünflächenanteil |
| | Kanäle und Gräben |
| | Schwimmblatt- und Unter-
wasserpflanzen-Vegetation |
| | Röhrichtgesellschaften |
| | Laubgebüsche, Feldgehölze,
Hecken und Windschutzstreifen |
| | Alleen und Baumreihen |
| | Verkehrsflächen |
| | Röhrichtgesellschaften |
| | FFH-Gebiet Parsteinsee_DE 3049-303 |
| | GSG-Grenze
BR Schorfheide-Chorin (SC) |

The map displays a grid of numbered locations, likely representing coordinates or specific points of interest within the Großschutzgebiet. The locations are arranged in rows and columns, with labels such as 2847NO, 2946SO, 3046NW, 3146NO, etc. A pink shaded area is present in the lower-right portion of the grid, specifically covering locations 3045SO, 3050NW, 3046SW, 3047SW, 3147NW, 3147NO, 3148NW, 3148NO, 3149NW, 3149NO, 3150NW, and 3150SO.

		2748SO	2749SW	2749SO				
	2847NO	2848NW	2848NO	2849NW	2849NO	2850NW		
	2847SW	2847SO	2848SW	2848SO	2849SW	2849SO	2850SW	
	2946NO	2947NW	2947NO	2948NW	2948NO	2949NW	2949NO	2950NW
2946SW	2946SO	2947SW	2947SO	2948SW	2948SO	2949SW	2949SO	
3046NW	3046NO	3047NW	3047NO	3048NW	3048NO	3049NW	3049NO	3050NW
3046SW	3046SO	3047SW	3047SO	3048SW	3048SO	3049SW	3049SO	3050SW
	3146NO	3147NW	3147NO	3148NW	3148NO	3149NW	3149NO	3150NW
						3149SW	3149SO	3150SW
							3249NO	3150SO

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg



gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

H-Gebiet Parsteinsee_DE 3049-303

Teil 2: Biotoptypen

200 400 600 800 Meter

Maßstab 1:10 000

grundlage: Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80

Auftraggeber: Landesamt für Umwelt Brandenburg
Seehäuser Chaussee 2

© GeoBasis-DE/LGB, 2012
Scheburger Straße 2
14476 Potsdam, OT Groß Glienicker

Digitized by srujanika@gmail.com

Auftragnehmer:
entera, Fischerstraße 3, 30167 Hannover

OKO-LOG, Hof 30, 16247 Parlow
IaG, Schlunkendorfer Str. 2e, 14554 Seddiner See